

OSNOVNI PODACI O ZAHTJEVU (popunjavanje Banka):

Filijala:	
Poslovnica:	
Zahtjev primio:	
Broj telefona:	
Šifra komitenta:	

ZAHTEJEV ZA OTVARANJE DJEČIJEG ŠTEDNOG RAČUNA
OSNOVNI PODACI O KLIJENTU (popunjavanje Klijent/podnosilac zahtjeva):
Lični podaci djeteta

JMBG	Prezime	Ime oca	Ime
Ime i prezime majke	M	Ž	Datum rođenja
Mjesto rođenja	Državljanstvo		
Adresa stanovanja/CIPS	Poštanski broj i mjesto		

Podaci o zakonskom zastupniku (roditelj, staratelj, organ starateljstva)

JMBG	Prezime	Ime jednog roditelja	Ime
Djevojačko prezime	M	Ž	Rezident
Nerezident	Datum rođenja	Mjesto rođenja	
Zanimanje	Broj pasoša i mjesto izdavanja	Broj lične karte i mjesto izdavanja	Državljanstvo

Trenutna adresa stanovanja
Prijavljena adresa stanovanja

Trenutna adresa stanovanja	Prijavljena adresa stanovanja (CIPS)
Mjesto:	Općina:
Pošta br:	Država:
Stanujete od:	Entitet/Kanton:
Mobitel (lični):	E mail za obavijest o isteku depozita:
Telefon (fiksni):	

Navedite koju vrstu štednje želite aktivirati (vrstu označiti sa x, iznos upisati, način isplate kamate i valutu zaokružiti)

Otvorena dječija štednja	IZNOS:	Period mjeseci	Isplata kamate:	MJK	PD	Valuta:	BAM	EUR
Dječija štednja	IZNOS:	Period mjeseci	Isplata kamate:	MJK	PD	Valuta:	BAM	EUR
A'vista štedni račun	IZNOS:	Period mjeseci	Isplata kamate:	polugodišnje		Valuta:	BAM	EUR

*Mjesečno (MJK) ili po dospijeću (PD) depozita

Svojim potpisom ovog Zahtjeva potvrđujem/izjavljujem:

- pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da su gore navedeni podaci istiniti.
- da sam saglasan/a sa Opštim uslovima poslovanja Sparkasse Bank d.d. BiH , te da mi je uručen Standardni informacioni list.
- da sam saglasan da me Sparkasse Bank d.d. BiH putem email-a ili SMS-a obavještava o svojim akcijskim ponudama.

Napomena : U slučaju automatskog produžavanja oročenja novčanog depozita Banka je dužna, najkasnije 15 dana prije isteka roka oročenja korisnika obavijestiti o roku na koji se produžuje ugovor o novčanom depozitu i o novoj kamatnoj stopi (Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, član 21.,stav (5) Sl.Glasnik FBiH broj 31/14 i Zakona o bankama RS član 98č. Sl.Glasnik RS broj 116/12)

Podnosilac zahtjeva potpisom ovog zahtjeva dobrovoljno daje Sparkasse Bank dd BiH neopozivu saglasnost za prikupljanje i obradu njegovih ličnih podataka. Sparkasse Bank dd BiH navedene podatke prikuplja u svrhu zasnivanja poslovnog odnosa sa podnosiocem zahtjeva i obavljanje usluga u vezi sa poslovnim odnosom koji je predmet zahtjeva. Banka prikuplja i odrađuje sljedeće podatke: ime i prezime, adresa, datum rođenja, jedinstveni matični broj, djelatnost/struka, broj računa, podaci o računu, kao i druge podatke koji se odnose na Klijenta i poslovni odnos koji se želi uspostaviti sa Bankom. Podnosilac zahtjeva ima pravo da odbije dati saglasnost za obradu ličnih podataka što će za posljedicu imati nemogućnost zasnivanja poslovnog odnosa sa Bankom. Podnosilac zahtjeva ima pravo pristupa ličnim podacima i pravo da zahtjeva ispravku ličnih podataka koji se na njega odnose. Podnosilac zahtjeva potpisom ovog zahtjeva daje neopozivu saglasnost Sparkasse Bank dd BiH da može u svrhu utvrđivanja njegovog identiteta i dokaza o istom zadržati fotokopiju njegove lične karte. Saglasnost se daje na period trajanja poslovnog odnosa sa Sparkasse Bank dd BiH.

Mjesto i datum

Potpis podnosioca zahtjeva

KATEGORIZACIJA KLIJENTA (popunjavanje Banka)

Na osnovu podataka iz dostavljene dokumentacije, izjavljujem da se radi o klijentu _____ kategorije, te da je izvršena identifikacija i verifikacija dokumentacije klijenta.

Obrazloženje

Datum i Mjesto

Potpis Voditelja Poslovnice